

SADRŽAJ:

UVOD	7
1.1. PROBLEM, PREDMET I OBJEKT ISTRAŽIVANJA	7
1.2. RADNA HIPOTEZA I POMOĆNE HIPOTEZE	7
1.3. SVRHA I CILJEVI ISTRAŽIVANJA.....	8
1.4. NAUČNE METODE	8
1.5. STRUKTURA RADA	8
1. POJAM FINANSIRANJA I OGRANIČENJA U MODELIRANJU IZVORA FINANSIRANJA	10
2. VRSTE IZVORA FINANSIRANJA	12
3.1. VLASTITI (SOPSTVENI) IZVORI FINANSIRANJA	12
3.2. HIBRIDNI IZVORI FINANSIRANJA	13
3.3. TUĐI IZVORI FINANSIRANJA	14
3. KRATKOROČNI IZVORI FINANSIRANJA	15
4.1. FINANSIRANJE NEOSIGURANIM IZVORIMA FINANSIRANJA	15
4.2. FINANSIRANJE KREDITNIM USLOVIMA	15
4.3. FINANSIRANJE EMISIJOM KOMERCIJALNIH ZAPISA	18
4.4. FINANSIRANJE BANKARSKIM AKCEPTOM.....	18
4.5. FINANSIRANJE FAKTORINGOM	18
4.6. OSTALI OSIGURANI IZVORI FINANSIRANJA	19
4. DUGOROČNI IZVORI FINANSIRANJA.....	21
5.1. KONVERTIBILNE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI	21
5.2. AKCIJA (dionica)	22
5.3. OBVEZNICE	25
5.4. FINANSIRANJE DUGOROČNIM KREDITIMA	26
5.5. FINANSIRANJE LIZINGOM.....	27
5.6. VARANTI.....	29
5.7. FRANŠIZING	30
5. FINANSIRANJE PREDUZEĆA EMISIJOM HARTIJA OD VRIJEDNOSTI	31
6.1. EMISIJA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI	33
6.2. FINANSIRANJE EMISIJOM HARTIJA OD VRIJEDNOSTI.....	35

6.2.1. Finansiranje emisijom akcija (dionica)	35
6.2.2. Finansiranje emisijom obveznica	39
6.2.3. Varanti	41
6.3. PREDNOSTI I SLABOSTI FINANSIRANJA EMISIJOM HARTIJA OD VRIJEDNOSTI	42
6. FINANSIJSKO TRŽIŠTE BIH	44
7.1. Pretpostavke za razvoj finansijskog tržišta u BiH	45
7.2. Karakteristike finansijskog tržišta u Bosni i Hercegovini	47
7.3. Karakteristike BiH tržišta kapitala	49
7. ZAKLJUČAK	52
8. LITERATURA	55